




Macroeconomic Unit of the Governing Board of the Indirect Tax Authority

Oma Bilten



broj
број
number **47**

Uz ovaj broj

Akcize, kao vrsta posebnih poreza, smatraju se izdašnom vrstom javnih prihoda, budući da je potrošnja dobara koja se oporezuju akcizom uglavnom neelastična ili manje elastična. Pored fiskalnih motiva drugi razlog za uvođenje akciza jeste ostvarivanje redistributivne funkcije države. Akcizni proizvodi se smatraju luksuznim dobrima koje, uglavnom, troši bogatiji sloj građana, te se dodatne stope poreza na potrošnju ovih dobara opravdavaju tzv. "politikom Robin Huda", tj. da se prihodi od akciza koje plaćaju bogati građani transferima usmjeravaju za financiranje općedruštvenih potreba ili potreba siromašnijeg sloja stanovništva. U posljednjem desetljeću, pod teretom rastućih troškova eksternalija, koji su rezultat proizvodnje i potrošnje akciznih dobara na životnu okolinu i zdravlje ljudi, ekološki ciljevi i ciljevi zdravstvene politike sve više potiskuju fiskalne i socijalne ciljeve. Krajnji cilj ovog zaokreta jeste usmjeravanje potrošnje resursa (kapital, radna snaga) prema proizvodnji dobara koja su društveno korisna i koja u manjoj mjeri zagađuju životnu okolinu i ugrožavaju zdravlje ljudi.

Novi Zakon o akcizama, kojeg je nedavno usvojio Parlament BiH, uzburkao je javnost i sektore poslovne zajednice. Bosna i Hercegovina se opredijelila za evropske integracije. Izbor "evropskog puta" zahtijeva ispunjenje, često vrlo rigoroznih, evropskih standarda. Stoga, usvajanje novog Zakona o akcizama predstavlja pozitivan signal EU kako je BiH spremna da se suoči sa izazovima koje nosi proces prodruživanja EU, ma kako oni tegobni bili.

Od ovog broja započinjemo seriju napisa o oporezivanju akcizama jedne široke grupacije proizvoda u koju ubrajamo pivo, vino, alkohol, alkoholna i bezalkoholna pića. Prihodi od akciza na ove proizvode iznose 0,4% BDP BiH. No, imajući u vidu da Slovenija koja ima polovinu stanovništva BiH ubire godišnje dva puta više prihoda od akciza na ovu grupaciju proizvoda, postoji prostor za povećanje efikasnosti u ovom segmentu javnih prihoda BiH. Jedan od mogućih koraka jeste i preuzimanje evropskih standarda oporezivanja, pravnih normi i regulacija u ovom području.

dr.sc. Dinka Antić
šef Odjeljenja

Sadržaj:


| | |
|---|----|
| Naplata indirektnih poreza: januar – april 2009 | 2 |
| Dinamika kretanja uvoza kao i prihoda od akcizne obaveze na pivo, vino i alkoholna pića sa osvrtom na pravni okvir u BiH i EU | 6 |
| Konsolidovani izvještaji: JR, entiteti, I-IV 2009 | 16 |
| Konsolidovani izvještaji: BiH, Brčko, entiteti, kantoni, I-III 2009 | 18 |
| Konsolidovani izvještaji: Kantoni | 19 |

tehnička obrada : Sulejman Hasanović, IT saradnik
prevod : Edin Smailhodžić

Naplata indirektnih poreza, januar - april 2009

(piše: dr.sc. Dinka Antić)

Za prva četiri mjeseca 2009.g. Uprava za indirektno oporezivanje (UIO) je naplatila ukupno 1,324 mlrd KM prihoda od indirektnih poreza po odbitku povrata PDV-a i ostalih indirektnih poreza. U istom razdoblju UIO je naplatila i dodatnih 13,7 mil KM prihoda koji su na dan 30.4.2009. ostali neusklađeni, te se ne mogu koristiti za analizu po vrstama prihoda¹. Poredeći sa istim periodom 2008.g. UIO je naplatila 11,95% prihoda od indirektnih poreza. Silazni trend u naplati započeo je u četvrtom kvartalu 2008.g. i nastavio se u ovoj godini. Iako je naplata značajno manja od prošlogodišnje pozitivno je da nije došlo do daljeg pogoršanja kao što je slučaj u drugim zemljama. Potrebno je napomenuti da su zbog grafičkog prikaza neusklađeni prihodi na kraju aprila 2009. pridodani tom mjesecu (Grafikon 1). Pored toga neto naplata u januaru i februaru 2008 je opterećena isplaćenim povratima iz 2007.g., te se prikaz promjena neto naplate u istim mjesecima 2009.g. treba uzeti sa rezervom, više kao kao trend, a manje kao egzaktan izračun promjene².




Grafikon 1

Posmatrajući kretanje bruto naplate indirektnih poreza i isplaćenih povrata primjećuje se pad povrata kao rezultat pada izvoza i investicija (Grafikon 2). Međutim, posmatrano na nivou perioda oktobar 2008 – april 2009.g. povrati su veći za 19,6%, dok je bruto naplata pala za 5%. Rast povrata uz pad bruto naplate je dovelo do pada neto naplate indirektnih poreza od 9% u posmatranom periodu oktobar 2008 – april 2009.g. u odnosu na period oktobar 2007 – april 2008.g.³

¹ Neusklađeni prihodi podrazumijevaju prihode kod kojih ne mogu dovesti u vezu analitika uplata (jedinствени račun) i analitičke evidencije obveznika u modulima IT sistema UIO (PDV, carine, akcize) u posmatranom periodu.


² Korektniji metodološki pristup podrazumijevao bi korigiranje isplaćenih povrata u četvrtom kvartalu 2007.g. i prvom kvartalu 2008.g. Poređenja na mjesečnoj osnovi bi zahtijevala precizniju procjenu iznosa korekcije za svaki mjesec.

³ U Biltenima br. 45 i 46 objašnjen je ovaj pristup analizi naplate i razlozi koji su utjecali na to da se Odjeljenje opredijeli za ovaj pristup.




Grafikon 2

Analizirajući naplatu po vrstama prihoda od indirektnih poreza može se zaključiti da je negativan trend u naplati ublažen stabilnom naplatom prihoda od akciza i putarina (Grafikon 3). Očekivano prihodi od carina i carinskih dažbina su prepolovljeni, mada treba imati u vidu da je osnovica za usporedbu (period januar – april 2008.g.) mnogo viša zbog enormnog rasta cijena na svjetskom tržištu. Viša osnovica prošle godine uz niži uvoz ove godine rezultirali su dramatičnim padom prihoda od carina.




Grafikon 3

Odnos prihoda od carine i uvoza dat je na Grafikonu 4. Od jula 2008.g, primjetno je slabljenje korelacije ove dvije varijable, što je rezultat primjene Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa EU.



Grafikon 4




Grafikon 5

Analizirajući prihode od akciza po vrstama akciznih proizvoda primjećuju se divergentna kretanja. Pad prihoda od akciza na derivate nafte od 3,1% ublažen je porastom prihoda od akciza na uvozne duhanske prerađevine i kavu. Ovakav trend se može objasniti prestrajavanjem obveznika uvoznika cigareta pred primjenu novog Zakona o akcizama u BiH.

Naplata PDV-a, najvažnijeg prihoda od indirektnih poreza, pala je u negativnu zonu. No, ipak su primjetna poboljšanja u odnosu na mjesec mart.

Analiza strukture bruto PDV-a ukazuje na pomjeranje u korist PDV-a koji se plaća pri podnošenju prijave. Međutim, ovako jednostrano posmatranje promjena u strukturi bruto PDV-a bez analize suštine sistema PDV-a u BiH može korisnika informacija dovesti u zabludu. Naime, ove dvije kategorije bruto PDV-a ne odnose se na isto porezno razdoblje, odnosno postoji razlika između mjeseca oporezivanja i mjeseca u kojem se naplaćuje ostatak porezne obaveze po prijavi PDV-a za prethodno porezno razdoblje. Pomjeranjem serije podataka o naplaćenom PDV-u⁴ postiže se vremensko usklađivanje naplate bruto PDV-a i poreznog razdoblja na koje se uplate odnose.

Prilagođavanjem serija dobijena je sasvim drugačija slika. Umjesto zaključka da bruto PDV-e na uvoze pada, a da bruto PDV-e po prijavama raste uočava se sinkroniziran trend kod obje vrste bruto PDV-a krajem 2008.g. i početkom 2009.g., i nakon toga značajna divergencija. Ovakva kretanja, kao što se može zaključiti iz Grafikona 6, odgovaraju uobičajenoj sezonskoj shemi naplate prihoda od PDV-a, samo što je dubina pada PDV-a na uvoz u siječnju 2009.g. veća nego u prethodnim godinama.



Grafikon 6

⁴ Prilagođena serija je označena zelenom bojom na Grafikonu 6.

Dinamika kretanja uvoza kao i prihoda od akcizne obaveze na pivo, vino i alkoholna pića sa osvrtom na pravni okvir u BiH i EU

(pripremio: Aleksandar Eskić, Makroekonomista u Odjeljenju)

Uvod


U ovom broju analiziramo neke bitne veličine koje opisuju tržište piva, vina i alkoholnih pića u našoj zemlji kao i značaj posebnog poreskog tretmana ovih proizvoda po javne prihode. U prvom redu koristili smo količinu i vrijednost, kao i prosječnu cijenu uvezenog piva, vina i alkoholnih pića. Ovo nam govori o kretanju preferencija potrošača kao i kretanju raspoloživog dohotka koji se odvaja za ovu namjenu u Bosni i Hercegovini, ali i o kretanju cijena ovih proizvoda u zemlji izvoznici. Isto tako, prikazali smo intenzitet kretanja prihoda od akcizne obaveze na ove proizvode i to po komponentama; uvozna i domaća akciza. Ovdje napominjemo da se obračun akcizne obaveze vrši prema količini prometovanog piva, vina i alkoholnih pića, a ne nekim njegovim svojstvima ili vrijednosti. Upravo zbog toga imamo poklapanje krivulja koje oslikavaju trend kretanja količine ovih proizvoda kao i akcizne obaveze. U drugom dijelu predstavljamo osnovne konture domaćeg zakonodavstva u svjetlu najavljenih izmjena postojećih propisa koji reguliraju akcizne obaveze na promet ovih proizvoda. Uporedo pružamo i perspektivu zakonodavstva Evropske Unije kada je u pitanju ova materija kao i evoluciju odnosnih propisa susjednih zemalja.

Pregled dinamike kretanja uvezene količine i vrijednosti piva⁵

Sa grafikona jasno vidimo da se količina kao i vrijednost uvezenog piva udvostručila u posmatranom periodu `03 - `08. U odnosu na baznu godinu, količina je rasla nešto brže u 2007. godini dok u 2008. dolazi do promjene kada bilježimo brži rast vrijednosti od količine.

Na desnoj skali pratimo kretanje jedinične cijene uvezenog piva predstavljene crvenom linijom. Cijena se konstantno kreće ispod 1 KM/kg uvezenog piva i tek u prvom kvartalu 2009. godine dostiže granicu od 1KM/kg (porast od 11% u odnosu na prosjek prethodne godine tj. 15% u odnosu na 2007.). Posmatrani period možemo podijeliti u dva perioda; do 2007. godine jedinična cijena se smanjivala i dostigla je svoj minimum od 0.87 KM/kg, dok od tada bilježi rast, prvo u 2008. godini pa zatim nastavlja i u prvom kvartalu 2009. godine. Poznato nam je da 2008. godinu karakteriše visoka inflacija koja se kod nas generisala putem viših uvoznih cijena, ali isto tako taj period je značajan zbog veoma visokog rasta neto plata u zemlji. Upravo ove dvije veličine su imale uticaj na porast uvezenog piva kao i njegove jedinične cijene u posmatranom periodu 2003 – Q1 2009. godina.

⁵ *Metodologija:* u analizi smo koristili raspoložive podatke koji se odnose na period od 2003 – do Q1 2009. godine (prvi kvartal). Takođe smo se opredijelili za korištenje baznih indeksa sa baznom godinom 2006. kako bismo bolje naglasili smjer i intenzitet kretanja posmatranih pojava. Isto tako je potrebno istaknuti da su poređenja vršena u odnosu na isti period prethodne godine (npr. cijela 2008. godina u odnosu na 2007. godinu kao i Q1 2009. godine (prvi kvartal) u odnosu na Q1 2008. godine. Predstavljene grafove treba posmatrati spram metodoloških ograničenja i jedino imaju puni vizuelni smisao ako dodamo još jednu pretpostavku a ona glasi da je prvi kvartal dovoljno reprezentativan za cijelu godinu u smislu dinamike i smjera kretanja analiziranih pojava.




| | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | Q1 09 |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| količina | 58.7 | 83.5 | 77.0 | 100.0 | 109.9 | 115.6 | 124.2 |
| vrijednost | 64.9 | 87.7 | 82.9 | 100.0 | 109.3 | 118.7 | 132.6 |
| prosječna cijena | 0.97 | 0.92 | 0.95 | 0.88 | 0.87 | 0.90 | 1.00 |

Ako posmatramo samo prve kvartale perioda `03 - `09 vidimo da je došlo do enormnog porasta uvoza piva u 2007. godini i to za 1/4 više u smislu vrijednosti i za više od 1/3 u smislu količine u odnosu na bazni period. Potom 2008. godinu karakteriše daljnji rast kako količine tako i vrijednosti uvezenog piva dok u 2009. godini bilježimo znatno veći pad u smislu količine u odnosu na vrijednost, ali napominjemo da su obje veličine ispod nivoa za prethodnu godinu. Odatle zaključujemo da prvi kvartal i nije baš reprezentativan za cijelu godinu tj. da su izražene sezonske varijacije koje svakako treba uzeti u obzir prilikom donošenja zaključaka na bazi analize. Zapravo primjetan je skok uvoza piva u toku prvog i trećeg kvartala u odnosu na baznu godinu do kraja 2008. godine dok prvi kvartal tekuće godine nagovještava postupni obrat prethodno ispoljenog trenda. Opet konstatujemo da vrijednost uvezenog piva raste brže od količine uz napomenu naglog rasta kako vrijednosti tako i količine uvezenog piva u četvrtom kvartalu 2008. godine.

Kretnje uvozne i domaće akcize

Sa donjeg grafa možemo zaključiti da su prihodi od akciza na pivo posmatrano po komponentama na višem nivou u odnosu na baznu godinu. Iako, kumulativno posmatrano, prihodi od akciza na pivo bilježe rast tokom posmatranog perioda, činjenica usporen rast, 2008. godina je karakteristična po tome što dolazi do nastavka tempa rasta uvozne komponente za razliku od domaće koja mijenja smjer i ide prema nivou iz 2006. godine. Pošto količina korespondira sa akciznom obavezom, zaključujemo da dolazi do pada tržišnog učešća domaćih proizvođača na, prema konačnim podacima zaključno sa krajem 2008. godine, ipak rastućem domaćem tržištu. Takođe podaci za prvi kvartal 2009. godine zaslužuju posebnu pažnju. Iako je uvozna akcizna obaveza u ovom periodu bila veća za oko 24% u odnosu na isti taj period bazne godine, naglašavamo da je znatno ispod nivoa istog perioda prethodne godine ili čak 2007. godine.




| | 2006 | 2007 | 2008 | Q1 09 |
|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| uvozna akciza | 100.0 | 109.8 | 115.6 | 123.9 |
| domaća akciza | 100.0 | 104.9 | 102.7 | 102.7 |

Ako tome dodamo i veoma limitirane uslove za izvoz tj. veoma izražene izvozne barijere za domaće pivare, to ukazuje na hitnost otklanjanja postojećih anomalija koje spriječavaju trijumf domaćih proizvođača nad inostranom konkurencijom. Posebno zabrinjava činjenica znatno sporijeg pada vrijednosti uvoza ako posmatramo samo prvi kvartal u periodu `06 - `09 u odnosu na količinu. To nas navodi na zaključak da se radi o platežno sposobnoj tražnji koja je u potrazi za višim kvalitetom piva u odnosu na prethodni period, i da istovremeno domaći proizvođači gube utakmicu sa svojim inostranim konkurentima. Isto tako možemo zaključiti da, ukoliko se nastave ispoljeni trendovi u prvom kvartalu, tekuću godinu obilježiće pad potrošnje piva – kako uvoznog tako i domaćeg, što će rezultirati padom prihoda po ovom osnovu. Istovremeno, ukoliko se nastavi započeti trend rasta jedinične cijene uvezenog piva, prirast prihoda od PDV-a može do određene granice ublažiti ovaj pad.

Pregled dinamike kretanja uvezene količine i vrijednosti vina

Na grafikonu jasno uočavamo da je 2006. godina, u našoj analizi uzeta kao bazna godina, prelomna kako u smislu količine tako i vrijednosti uvoza svega što zovemo vinom. Takođe vidimo da vrijednost uvezenog vina pokazuje značajnije oscilacije u posmatranom periodu za razliku od količine koja iskazuje mnogo veću stabilnost. Uvoz vina dostiže svoj vrhunac tokom 2007. godine kako u smislu količine tako i u pogledu vrijednosti uvoza. Potom, u 2008. godini imamo pad i količine i vrijednosti na nešto niži nivo nego 2006. godine, dok prvi kvartal 2009. godine još snažnije naglašava nastavak negativnog trenda ali tako da količina opada mnogo brže nego vrijednost uvezenog vina. Ovo je efekat združenog djelovanja nekoliko faktora; prvenstveno porasta cijena vina na tržištima zemalja iz kojih se vino uvozi, ali i otklon domaće potražnje ka kvalitetnijim i posljedično skupljim vinima.



| | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | Q1 09 |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
| količina | 78.7 | 87.8 | 85.5 | 100.0 | 107.6 | 98.2 | 82.0 |
| vrijednost | 59.3 | 71.2 | 70.6 | 100.0 | 101.3 | 99.1 | 87.3 |
| prosječna cijena | 2.6 | 2.8 | 2.9 | 3.5 | 3.3 | 3.5 | 3.2 |

Posmatrano po kvartalima u smislu količine, imamo situaciju veoma visokog rasta u I i IV kvartalu 2007. godine dok 2008. godinu karakteriše pad tokom svih tromjesečnih perioda u odnosu na prethodnu godinu, ali i u odnosu na baznu godinu sa izuzetkom IV kvartala. U pogledu vrijednosti uvoza vina, I i IV kvartal 2007. godine odlikuje znatan skok vrijednosti u odnosu na prethodnu godinu kao i rapidan pad u III kvartalu. Istovremeno, u 2008. godini imamo da je I i II kvartal približno na nivou bazne godine, III kvartal opet niži za oko 35% dok je IV kvartal za isto toliko iznad u poređenju sa istim periodom 2006. godine. Ovo zbog toga što je u trećem kvartalu bazne godine zabilježena enormna vrijednost uvezenog vina tako da jedinična cijena dostiže 5.1 KM (u svim ostalim periodima ne prelazi 3.5 KM) tako da sve što se poredi sa tim periodom ima indeks ispod 65⁶.

Ako posmatramo I kvartal 2009. godine konstatujemo činjenicu da su i količina i vrijednost uvezenog vina za oko 15% ispod nivoa bazne godine, i istovremeno ispod nivoa prethodne dvije godine. Takođe napominjemo da na osnovu raspoloživih podataka nismo uočili nekakav pravilan trend kretanja posmatranih veličina po kvartalima tokom analiziranog perioda.

Što se tiče kretanja jedinične cijene uvezenog vina, primjetan je trend rasta prosječne cijene i to za oko 18% za period do 2006. godine a potom naizmjeničnog kretanja ove veličine unutar intervala 3.2 KM do 3.5 KM što ukazuje na blagi pad do 8%. U nastavku ćemo probati dati pojašnjenje efekata ove pojave na prihod od akcizne obaveze na promet ovih proizvoda.

Pregled dinamike kretanja uvezene količine i vrijednosti alkoholnih pića


Kada govorimo o smjeru i intenzitetu kretanja uvezene količine i vrijednosti alkoholnih pića, primjećujemo mnogo veće oscilacije do 2006. godine, da bi potom imali skroman rast ali sa negativnim trendom tj. tendencijom pada (posebno analizirajući 2008. godinu i prvi kvartal 2009. godine). Naglašavamo, prvi kvartal 2009. godine upravo ide u prilog gore iznesenoj ocjeni.

Što se tiče vrijednosti uvezenih alkoholnih pića opet bilježimo snažne oscilacije na znatno nižem nivou (20% - 30%) u odnosu na baznu godinu. Tokom 2007. godine zabilježili smo porast od skoro 10% uz značajan rast u II i IV kvartalu. U prethodnoj (2008) godini imamo skroman rast od 1% u odnosu na godinu ranije uz enormno povećanje vrijednosti uvoza u II kvartalu.

⁶ Jedini značajan događaj odnosno višemjesečna aktivnost u tom periodu je intenzivna predizborna kamanja koja se vodila povodom opštih izbora u Bosni i Hercegovini, a da li i koliko ta činjenica ima veze sa potrošnjom i vrijednošću uvezenog vina je zadatak nekog drugog istraživanja.

Prvi kvartal 2009. godine bilježi znatno povećanje u iznosu od 22% u odnosu na bazni period tj. preko 10% u odnosu na prethodnu godinu. Po svemu sudeći možemo očekivati nastavak ispoljenog trenda snažnog rasta vrijednosti uvoza alkoholnih pića i u II kvartalu tekuće godine.

Tokom posmatranog perioda prosječna cijena konstantno raste i u prvom kvartalu dostiže 5.1 KM što predstavlja porast od 20% do 25% u odnosu na isti period prethodne tri godine. U nastojanju da objasnimo ovaj fenomen, možemo ocjeniti da je došlo do pomjeranja platežno sposobne potražnje ka kvalitetnijim i skupljim alkoholnim pićima uz istovremeno smanjenje potrošnje u smislu količine.



| | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | Q1 09 |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| količina | 80.9 | 91.0 | 79.8 | 100.0 | 106.9 | 103.3 | 95.7 |
| vrijednost | 75.2 | 81.7 | 71.6 | 100.0 | 109.6 | 110.8 | 122.0 |
| prosječna cijena | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 4.2 | 4.3 | 4.5 | 5.1 |

Da bismo upotpunili odgovor na pitanje veličine i strukture tržišta alkoholnih pića u Bosni i Hercegovini pogledaćemo kako izgleda struktura i smjer kretanja prihoda od akciza na ove proizvode. Tek tada ćemo biti u stanju izvući neke zaključke.


Kretnja uvozne i domaće akcize

Kako podaci kojima raspolažemo ne razlikuju posebno akciznu obavezu na vino a posebno na alkoholna pića, to će i naša pojednostavljena analiza biti utoliko ograničenog dometa. Dodatno, podaci koje smo analizirali odnose se na period od 2006. godine do danas.

Što se tiče uvozne akcize, ona je zabilježila porast od oko 5% u 2007. godini i na približno istom nivou se zadržala i tokom 2008. godine. Razlika je u tome što su ovi prihodi u prvom polugodištu 2008. godine bili iznad nivoa prethodne godine i obrnuto. Prvi kvartal tekuće godine ukazuje na određeno smanjenje prihoda po ovom osnovu. Ova ocjena je u skladu sa ispoljenim trendovima količinskog uvoza vina i alkoholnih pića kao i politike obračuna akciznih obaveza po ovom osnovu.

Ono što je vidljivo u ovom momentu u smislu implikacija analiziranih veličina na ukupne javne prihode po ovom osnovu, možemo ustvrditi da povećanje prosječne cijene uvezenih alkoholnih pića i prateći porast prihoda od PDV-a po ovom osnovu može u nekoj mjeri ublažiti pad količinskog uvoza i na taj način umanjene prihode od akciznih obaveza na promet tih proizvoda.

Smanjena količina potrošnje uvezenog vina i alkoholnih pića vjerovatno utiče na smanjenje rashoda po osnovu svih mogućih negativnih posljedica bolesti zavisnosti koje su vjeran pratilac potrošnje vina i alkoholnih pića (uključujući i pivo) i tiče se kvaliteta potencijala za uvećanje bogatstva i zdravlja nacije.




| | 2006 | 2007 | 2008 | Q1 09 |
|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| uvozna akciza | 100.0 | 105.2 | 105.4 | 102.8 |
| domaća akciza | 100.0 | 148.2 | 69.3 | 293.4 |

Kretanje domaće akcizne obaveze na vino i alkoholna pića predstavlja istinski fenomen. U 2007. godini tokom sva četiri kvartala bilježimo enormno povećanje u odnosu na baznu godinu. U 2008. godini imamo potpuno obrnut trend; rapidan pad ovih prihoda kako u odnosu na prethodnu godinu tako i u odnosu na baznu godinu.

Dok u prvom kvartalu 2009. godine imamo skok ovog prihoda od skoro 300% u odnosu na bazni period tj. preko 200% u odnosu na ostale referentne, analizom obuhvaćene, periode. Samo u prvom kvartalu tekuće godine izvršenje akciznih obaveza iznosi 58% u poređenju sa cijelom prethodnom godinom.

Ako tome dodamo činjenicu da su prvi kvartali istorijski najslabiji u smislu prihoda po ovom osnovu (s izuzetkom prethodne godine), možemo očekivati daljnji porast ove vrste prihoda što ukazuje na pozitivne trendove domaće industrije koja vraća izgubljeni udio na domaćem tržištu. Ističemo da je dosta pažnje poklonjeno domaćoj proizvodnji vina i domaćih alkoholnih pića u zadnje vrijeme što se očituje i u, između ostalog, usvajanjem niza propisa koji nastoje da sistemski uredе ovu oblast.

U nastavku predstavljamo jednu mini-analizu uvoza dvije određene vrste roba; pjenušavog vina i viskija. Što se tiče kretanja uvezene količine i vrijednosti pjenušavog vina imamo veoma slično ponašanje koje smo konstatovali i kod kategorije vina. U 2007. godini uvezena količina i vrijednost pjenušavog vina dostiže svoj vrhunac kada količina raste za preko 20% a vrijednost za oko 38%. Samo tokom narednih 12 mjeseci imamo pad kako količine tako i vrijednosti za skoro 20% ali sa porastom prosječne cijene uvezanog vina koji dostiže vrhunac baš u toj godini i iznosi 5.5 KM što predstavlja rast od skoro 10% u odnosu na 2007. godinu tj. rast od preko 20% u odnosu na 2006. godinu.




| | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | Q1 09 |
|-------------------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| količina | 106.8 | 91.7 | 72.6 | 100.0 | 121.3 | 95.2 | 65.4 |
| vrijednost | 78.3 | 98.4 | 78.5 | 100.0 | 137.9 | 115.9 | 62.2 |
| prosječna cijena | 3.3 | 4.8 | 4.8 | 4.5 | 5.1 | 5.5 | 5.0 |

Prvi kvartal 2009. godine predstavlja nastavak negativnog trenda iz prethodne godine i tada, unatoč enormnom rastu prosječne plate u Bosni i Hercegovini, dolazi do rapidnog pada uvezene količine, vrijednosti i jedinične cijene pjenušavog vina. Posebnu osobenost predstavlja izraženiji pad vrijednosti uvoza pjenušavog vina u odnosu na količinu za preko 100% u odnosu na period od prije dvije godine.

Što se tiče uvezene količine i vrijednosti viskija, tu stvari malo drugačije stoje u odnosu na pjenušavo vino. Od 2006. godine imamo neprekinut pad uvezene količine viskija uz istovremeno povećanje jedinične cijene. Jedinična cijena je rasla za 20% u 2007. godini, 30% u 2008. godini i 40% u prvom kvartalu 2009. godine (u odnosu na baznu godinu). Dok za količinu vrijedi da je dostigla svoj maksimum u 2006. godini i od tada bilježi konstantan pad od 5% u 2007. godini, 25% u 2008. godini i skoro 40% u prvom kvartalu 2009. godine.

Vrijednost, kao što se vidi i iz samog grafa odnosno tabele, je oscilirala i to tako da smo imali porast od 10% u 2007. godini, potom pad od 5% u 2008. godini (što predstavlja pad od skoro 15% predstavljeno kao lančani indeks, odnosno mjereno u odnosu na prethodnu godinu), da bi se u prvom kvartalu 2009. godine vratili na početni nivo iz 2006. godine.



| | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | Q1 09 |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| količina | 98,8 | 84,5 | 79,7 | 100,0 | 94,1 | 75,4 | 61,1 |
| vrijednost | 97,4 | 76,7 | 78,5 | 100,0 | 109,5 | 95,6 | 100,1 |
| prosječna cijena | 6,2 | 5,7 | 6,2 | 6,3 | 7,3 | 8,0 | 8,7 |

Ono što napominjemo, što smatramo veoma važnim kada govorimo o prvom kvartalu tekuće godine, je zapravo veoma snažan rast i količine i vrijednosti uvezenog viskija u odnosu na iste periode prethodne dvije godine. Konstatujemo da se većina uvoza desila nakon prvog kvartala i ocjenjujemo da bi uvoz viskija mogao dostići i preći brojke koje se odnose na prethodne dvije godine.

Pregled domaćeg zakonodavstva

Još uvijek postojeći Zakon o akcizama BiH (Službeni glasnik BiH 62/04) reguliše način i obračun akcizne obaveze na pivo, vino i alkoholna pića. Postojanje jednog sistemskog zakona, za razliku od rješenja po kojem se svaka akcizna roba tretira posebnim zakonom, ima svojih prednosti. Međutim, ono što nedostaje u postojećem zakonu je definicija akciznih proizvoda. Ipak novi Zakon o akcizama BiH, za koji se očekuje da stupi na snagu od 01.07., pruža definiciju npr. piva u kojem stoji da se: ` pivom u smislu ovog Zakona smatra osvježavajuće, pjenušavo piće dobijeno od vode, ječmenog slada, kvasca, nezaslađenih žitarica i hmelja, bez obzira na koncentraciju ekstrakata u sladu ili koncentraciju alkohola u pivu`. Prema postojećem, a i novom zakonskom rješenju, ostaje da je poreska osnovica određena količinom i iznosi 0.20 KM/l. Ako se pivo stavlja u promet u pakovanju većem ili manjem od jednog litra, akciza se plaća srazmjerno količini u pakovanju.

Isto tako, praksa u BiH, kao i u susjednoj Hrvatskoj, je da se oporezuje i bezalkoholno pivo iako je ono u većini zemalja EU izuzeto od oporezivanja. Poreski obveznici su svi proizvođači i uvoznici piva dok u Hrvatskoj pivari koji proizvode pivo iz vlastitog poljoprivrednog uzgoja ječma ne plaćaju porez ako proizvedu do 1500 litara u godini. Proizvodnja, koja je veća od te količine, je predmet oporezivanja. Porez se plaća 200,00 kuna po hektolitr uvezenoga ili proizvedenog piva i 60,00 kuna po hektolitr za bezalkoholno pivo. Akciza na pivo gotovo se udvostručila od uvođenja do danas, a na bezalkoholno pivo 50% je veća negoli u trenutku uvođenja tog poreza. U nastavku ćemo vidjeti u kojoj mjeri se ovo razlikuje od trenutno važećih propisa u EU.

U skladu sa gore navedenim, jedan član postojećeg Zakona kaže da je poreska osnovica određena količinom, za akcizne proizvode za koje se akciza plaća po mjernoj jedinici. Kao i u slučaju piva, akcizna obaveza na vino se plaća po litri i to u iznosu 0.25 KM. Dok za alkoholna pića, akcizna obaveza se obračunava po litri apsolutnog alkohola i iznosi 15 KM.

U toku izrade novog zakonskog rješenja koje tretira ova problematiku, a vezani su za temu ovog članka, primjenjivali su se principi od kojih ćemo samo neke predstaviti. Cilj je bio dovesti proizvođače alkoholnih pića u isti položaj sa proizvođačima ostalih akciznih proizvoda prilikom tretiranja etil-alkohola kao reproduktionog materijala. Usljed specifičnosti ove industrije koja koristi etil-alkohol kao sirovinu za proizvodnju određenih proizvoda, drugim riječima uzeti u obzir činjenicu da je potreban dug period od momenta nabavke etil alkohola do proizvodnje gotovog proizvoda (tzv. odležavanje). Takođe, insistiralo se i na tome da se obezbijedi povrat akcize za proizvođače koji alkohol koriste za medicinske svrhe i u reprodukciji uz utvrđivanje striktno procedure radi spriječavanja mogućih zloupotreba. Isto tako, nastojalo se podstaći proizvodnju prirodnih rakija od voća, jer dosadašnja visina akcize nije dopuštala konkurentnost domaćih proizvođača prirodnih rakija.

Zakonom o akcizama Srbije predviđena je godišnja indeksacija u skladu sa rastom cijena na malo (indeks potrošačkih cijena). Inače, najveća akciza se plaća na alkoholna pića proizvedena od žitarica i ostalih poljoprivrednih proizvoda.

Ovdje je potrebno ukazati i na jednu od osnovnih izmjena postojećeg Zakona o akcizama u BiH, a odnosi se na nastanak obaveze obračunavanja i plaćanja akcizne obaveze. Izmjena nastanka

obaveze je kod alkoholnih pića za koje sad nastaje podnošenjem zahtjeva za štampanje akciznih markica, a plaća se prilikom preuzimanja akciznih markica. Opreznosti radi, sačekaćemo još koji dan kada očekujemo da će Zakon o akcizama u BiH biti objavljen u Službenom glasniku BiH.

Kratak pregled evropskog zakonodavstva

Postoje dvije Direktive Vijeća koje se tiču alkohola i alkoholnih pića, a to su 92/83/EEC koja se odnosi na harmonizaciju strukture akcizne obaveze na alkohol i alkoholna pića, i 92/84/EEC koja propisuje minimalne stope akcizne obaveze kao i potrebom za smanjenje razlika između različitih zemalja članica.

Evropske direktive kažu da se kao osnovica za obračun akcizne obaveze na pivo uzima broj hektolitara kao i broj stepeni po Plato skali finalnog proizvoda. Ostavlja se sloboda zemljama članicama da grupišu pivo u različite kategorije u zavisnosti od faktora koji se mjeri po Plato skali, ali i da obračunavaju istu stopu obaveze na sva piva iz iste kategorije. Svakako se predviđa mogućnost dodatnih olakšica za male, nezavisne proizvođače piva s tim da oni ne proizvode više od 200 000 hl piva godišnje i da snižena stopa obaveze ne bude viša od 50% standardne nacionalne stope akcizne obaveze na pivo. Isto tako je obavezno da se ovi uslovi primjenjuju i na ostale male proizvođače čiji se proizvodni kapaciteti nalaze izvan posmatrane zemlje članice. Isto tako postoji mogućnost da zemlje članice odrede snižene stope ove akcizne obaveze ako stvarni udio alkohola ne prelazi 2.8% vol.

Evropska Unija određuje minimalnu stopu akcizne obaveze koja se primjenjuje na alkohol i alkoholna pića od 01.01.1993. godine. Kako bi unaprijedili fleksibilnost sistema oporezivanja alkohola i alkoholnih pića određena je minimalna stopa za pivo od 0.748 EUR po hektolitr/stepen po Plato skali tj. 1.87 EUR po hektolitr/udio alkohola u pivu. Svake dvije godine vrši se revizija i eventualna korekcija sistema s početkom primjene od 31.12.1994. godine. Prema izvještaju Komisije koji je pripremljen za Vijeće, Evropski parlament i Ekonomski i socijalni komitet iz maja 2004. godine (COM (2004) 223) izvršena je analiza legislative Zajednice u smislu akciznih obaveza na alkohol i alkoholna pića koja je stupila na snagu početkom 1993. godine i od tada se nije mijenjala. Komisija je analizira efekte postojećeg sistema vezano za ispravno funkcionisanje unutrašnjeg tržišta, konkurencije između različitih kategorija alkoholnih pića indukovanih različitim stopom akciznih obaveza, realne postojeće vrijednosti minimalne akcizne obaveze određene 1992. godine kao i širih ciljeva postavljenih Ugovorom o Evropskoj Uniji. Zaključuje se da je potreban veći stepen konvergencije između stopa akciznih obaveza koji se primjenjuje u različitim zemljama članicama kako bi se smanjile distorzije u pogledu konkurencije i prevara. Kako postoje različita mišljenja zemalja članica u pogledu odgovarajućeg nivoa minimalne akcizne obaveze, i kako bilo koja izmjena zahtijeva jedinstvenu odluku, Komisija se uzdržava formulisanja prijedloga u ovoj fazi. Umjesto toga nastoji se potaknuti šira debata u Vijeću, Evropskom parlamentu i Evropskom ekonomskom i socijalnom vijeću.

Kako se mjeri jačina alkohola?

Ovdje ćemo predstaviti kako se mjeri jačina alkohola u pivu i, shodno tome, kako se određuje akcizna obaveza. Dodatan motiv je i to što dobrom dijelu naše javnosti nisu poznate skale koje se koriste u EU, a mogle bi uskoro postati ubavezujuće i kod nas.

Većina u svijetu mjeri alkohol kao procenat zapremine (abv). U Sjedinjenim Državama, alkohol u pivu mjeri se težinom (abw). Obzirom da je alkohol 20% lakši od vode, abw mjera ispada 20% manja od abv mjere za istu količinu alkohola. U Evropi, jačina piva se mjeri na osnovu supstanci koje mogu fermentirati u sladu.

Donedavno, Britanci su korsitili OG što je 1000 puta veća gustina slada od gustine vode. Tako da pivo sa OG 1040 je za 4% gušće od vode, a gustina dolazi od rastvorenih šećera. Može se uopšteno uzeti jedna desetina od zadnje dvije cifre da se procijeni udio alkohola pošto rastvoreni šećeri fermentiraju. U korištenom primjeru, abv biće približno 4% ($40/10=4\%$). Trenutno, britansko pivo je oporezovano na stvarnom %ABV ali se koristi i stariji OG tako da se oba ističu na pivu.

Kontinentalna Evropa nastoji da koristi Plato stepene. Uopšteno, Plato stepeni su otprilike jedna četvrtina zadnje dvije cifre OG broja. Tako da u našem gornjem primjeru, pivo će imati 10 stepeni po Plato skali. Da bi dobili očekivani udio alkohola, treba podijeliti stepene Platoa sa 2.5.

Specifična gustina i Plato skala

Specifična gustina rastvora (SG) je njegova gustina (g/ml) mjerena u odnosu na vodu, i lako se mjeri hidrometrom ili nekim drugim odgovarajućim instrumentom. Nefermentirano pivo ima specifičnu gustoću veću od vode zbog prisustva šećera. Pivo ima specifičnu gustoću manju od nefermentisanog piva zato što su neki šećeri ferementirali u alkohol. Pivare često koriste Plato skalu, umjesto specifične gustoće, kao mjeru nivo šećera u nefermentisanom i fermentisanom pivu. Plato rastvora je ekvivalentna postotku težine saharoze i ima dimenziju (g ekvivalenta saharoze/100 g rastvora). Tako da 1% rastvora saharoze jednako je 1% rastvora na Plato skali. Za istu težinu ostalih šećera, Plato rastvora je ipak malo drugačiji. Veza između Platoa i specifične težine je nelinearna.

Umjesto zaključka

Na prethodnim stranicama predstavili smo osnovne karakteristike tržišta vina, piva i alkoholnih pića, kao i prihode po osnovu akciznih obaveza na te proizvode. Polazeći od činjenice da se akcizna obaveza obračunava na osnovu količine, a na osnovu podataka da se prihodi od akcizne obaveze na ove robe kreću prema omjeru 2/3 uvozna akciza prema 1/3 domaća akciza, zaključujemo da uvoz zahtijeva veću pažnju u smislu analize njegove strukture kroz prizmu prilagođavanja i dogradnje domaćih kapaciteta koji bi mogli zamijeniti jedan dio tog uvoza. Što se tiče piva, na uvoznju akcizu otpada oko 60% (sa pozitivnom tendencijom) od ukupne akcize na pivo, dok kod vina i alkoholnih pića imamo situaciju da je udio uvozne akcize opao sa 75% - 80% na oko 63% u prvom kvartalu 2009. godine.

Kada vršimo obračun akcizne obaveze na pivo, vino i alkoholna pića onako kako to radimo po postojećem, a i novom zakonskom rješenju, javlja nam se pitanje 'realnog' prihoda po ovom osnovu. Naime, ovakav tretman ovih roba ne uključuje efekte promjene vrijednosti domaće valute tj. promjene cijena što utiče na devalvaciju ove vrste prihoda tokom vremena. Rješenja ovog problema se naziru u smislu ili direktnog vezivanja akcizne obaveze na 'vrijednosnu' komponentu ovih proizvoda ili indeksiranje akcizne obaveze indeksom npr. potrošačkih cijena kao najčešće korištenim pokazateljem inflacije.

Dodatno, vidjeli smo da imamo situaciju, uprkos značajnom padu količine uvoza/ukupnog prometa ovih akciznih proizvoda, rasta jedinične cijene ovih proizvoda. Ovo znači dodatan prihod po osnovu poreza na dodatu vrijednost koji djelimično ili potpuno kompenzuje gubitak prihoda od akciza ovih proizvoda.

Konsolidovani izvještaji

(pripremila: Mirela Kadić, pomoćnik za istraživački rad)

Tabele 1 i 2. (Konsolidovani izvještaji: BiH: entiteti, JR)

Konsolidovani izvještaj uključuje:

- prihode od indirektnih poreza koje prikuplja Uprava za indirektno oporezivanje na Jedinstveni račun,
- transfere sa Jedinstvenog računa UIO za servisiranje vanjskog duga,
- transfere sa Jedinstvenog računa UIO za finansiranje Brčko Distrikta, kantona, općina i Direkcija za puteve,
- prihode budžeta Bosne i Hercegovine sa Jedinstvenog računa UIO,
- prihode i rashode budžeta Federacije BiH,
- prihode i rashode budžeta Republike Srpske.

Tabele 2. (Konsolidovani izvještaji: BiH: država, entiteti, Brčko Distrikt, kantoni)

1. Konsolidovani izvještaj uključuje:

- prihode i rashode budžeta BiH
- prihode i rashode budžeta Brčko Distrikta
- prihode i rashode budžeta RS
- prihode i rashode budžeta FBiH
- prihode i rashode budžeta kantona

2. U izvještaj je uključena amortizacija vanjskog duga

Tabele 3.1, 3.2. i 3.3 (Konsolidovani izvještaji: Kantoni)

1. Konsolidovani izvještaj uključuje:

- Prihode i rashode budžeta kantona
- Prihode i rashode budžeta pripadajućih opština

BiH: entiteti i JR, I-IV, 2009. g, konačan izvještaj

| | I | II | III | IV | Q1 | Q2 | Ukupno |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| Tekući Prihodi | 384,6 | 359,4 | 402,3 | 417,9 | 1146,3 | 417,9 | 1564,2 |
| Porezni prihodi | 367,0 | 337,2 | 370,4 | 392,8 | 1074,6 | 392,8 | 1467,4 |
| Indirektni porezi (i sredstva sa JR) | 351,7 | 316,9 | 322,8 | 335,6 | 991,4 | 335,6 | 1327,1 |
| PDV | 254,3 | 209,2 | 191,4 | 213,1 | 654,9 | 213,1 | 868,0 |
| PDV na uvoze | 126,3 | 151,9 | 174,9 | 177,3 | 453,0 | 177,3 | 630,4 |
| PDV obaveza prema PDV prijavama | 168,1 | 109,4 | 106,1 | 100,2 | 383,6 | 100,2 | 483,8 |
| PDV prema automatskom razrezu od stane UIO | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 |
| PDV jednokratne uplate | 0,1 | 0,4 | 0,1 | 0,2 | 0,6 | 0,2 | 0,7 |
| Ostalo | 2,6 | 1,9 | 2,3 | 1,6 | 6,9 | 1,6 | 8,5 |
| Povrat PDV | -42,8 | -54,4 | -92,0 | -66,3 | -189,2 | -66,3 | -255,5 |
| Carine | 22,3 | 27,7 | 33,2 | 32,4 | 83,2 | 32,4 | 115,6 |
| Porez na promet | 0,4 | 0,7 | 0,6 | 1,0 | 1,7 | 1,0 | 2,6 |
| Akciza | 61,7 | 65,4 | 81,8 | 71,5 | 209,0 | 71,5 | 280,4 |
| uvozni pr. | 49,1 | 44,2 | 55,9 | 45,4 | 149,2 | 45,4 | 194,5 |
| u zemlji | 12,6 | 21,2 | 25,9 | 26,1 | 59,8 | 26,1 | 85,9 |
| Putarina | 12,0 | 13,3 | 15,4 | 16,7 | 40,7 | 16,7 | 57,4 |
| Ostalo | 1,0 | 1,1 | 1,3 | 1,4 | 3,4 | 1,4 | 4,8 |
| Ostali povrati | -0,2 | -0,5 | -0,8 | -0,4 | -1,5 | -0,4 | -1,8 |
| Direktni porezi | 15,3 | 20,3 | 47,5 | 57,2 | 83,1 | 57,2 | 140,3 |
| Porezi na dohodak i dobit | 7,5 | 9,7 | 35,9 | 45,6 | 53,1 | 45,6 | 98,7 |
| Ostali poreski prihodi | 7,8 | 10,6 | 11,6 | 11,6 | 30,1 | 11,6 | 41,6 |
| Neporezni prihodi | 16,0 | 21,9 | 31,5 | 24,9 | 69,4 | 24,9 | 94,3 |
| Ostali prihodi | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,3 |
| Donacije/grantovi | 0,7 | | 0,2 | 0,1 | 0,9 | 0,1 | 1,0 |
| Transferi viših nivoa | 0,8 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 1,2 | 0,1 | 1,3 |
| Tekući Rashodi | 311,6 | 374,2 | 396,9 | 436,6 | 1082,7 | 436,6 | 1519,3 |
| Tekući izdaci | 56,3 | 80,3 | 82,0 | 87,9 | 218,6 | 87,9 | 306,5 |
| Plaće i naknade | 53,0 | 72,7 | 72,4 | 72,9 | 198,1 | 72,9 | 271,0 |
| Izdaci za materijal i usluge | 3,4 | 7,6 | 9,6 | 15,0 | 20,5 | 15,0 | 35,5 |
| Grantovi/Socijalni transferi/Subvencije | 17,4 | 55,4 | 69,6 | 86,9 | 142,4 | 86,9 | 229,4 |
| Transferi domaćinstvima | 14,6 | 43,3 | 58,1 | 57,6 | 116,1 | 57,6 | 173,7 |
| Transferi organizacijama/institucijama | 0,1 | 1,2 | 2,6 | 3,4 | 3,9 | 3,4 | 7,3 |
| Subvencije | 2,7 | 10,9 | 8,8 | 25,9 | 22,4 | 25,9 | 48,3 |
| Plaćanje kamate | 0,7 | 9,1 | 13,1 | 2,3 | 22,8 | 2,3 | 25,1 |
| Ostali izdaci/potrošnja/transfери | 1,0 | 20,6 | 21,6 | 23,5 | 43,2 | 23,5 | 66,7 |
| Transferi sa JR | 216,8 | 200,8 | 176,8 | 210,9 | 594,4 | 210,9 | 805,3 |
| od čega: Budžet BiH | 52,3 | 60,7 | 62,2 | 62,2 | 175,2 | 62,2 | 237,3 |
| od čega: FBiH / kantoni, opštine, Direkcija za ceste | 124,0 | 110,9 | 84,1 | 115,4 | 319,0 | 115,4 | 434,5 |
| od čega: RS / gradovi, opštine, JP "Putevi RS" | 29,8 | 20,0 | 21,3 | 23,5 | 71,1 | 23,5 | 94,6 |
| od čega: Brčko | 10,6 | 9,2 | 9,2 | 9,8 | 29,1 | 9,8 | 38,8 |
| Transferi kantonima, opstinama i gradovima | 18,7 | 7,5 | 33,6 | 22,7 | 59,8 | 22,7 | 82,5 |
| Neto pozajmljivanje* | 0,7 | 0,5 | 0,2 | 2,6 | 1,4 | 2,6 | 3,9 |
| Neto nabavka nefinansijskih sredstava | 0,3 | 9,7 | 10,8 | -92,2 | 20,9 | -92,2 | -71,3 |
| Vladin suficit (+)/ deficit (-) (1-2-3) | 72,6 | -24,5 | -5,4 | 73,4 | 42,7 | 73,4 | 116,1 |
| Neto finansiranje** | -0,63 | -0,4 | 16,0 | -0,4 | 14,9 | -0,4 | 14,6 |

Tabela 1.

BiH: Država, entiteti, BD, kantoni, I-III, 2009. g

| | | I | II | III | Ukupno |
|----|--|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| 1 | Prihodi (11+12+13+14) | 350.732.178 | 375.239.708 | 441.413.020 | 1.167.384.907 |
| 11 | Prihodi od poreza | 308.578.107 | 330.617.589 | 384.724.479 | 1.023.920.175 |
| | Porezi na dobit pojedinaca i preduzeća | 10.956.299 | 20.047.247 | 54.556.118 | 85.559.664 |
| | Porezi na plaće i radnu snagu | 10.264.301 | 11.785.549 | 12.416.081 | 34.465.932 |
| | Porez na imovinu | 2.616.954 | 2.550.559 | 1.714.915 | 6.882.427 |
| | Prihodi od indirektnih poreza* | 284.025.227 | 295.039.424 | 315.099.349 | 894.164.000 |
| | Ostali porezi | 715.327 | 1.194.809 | 938.016 | 2.848.152 |
| 12 | Neporezni prihodi | 37.355.275 | 42.505.857 | 55.581.112 | 135.442.244 |
| 13 | Tekuće potpore (Grantovi) | 4.775.013 | 1.976.770 | 1.052.871 | 7.804.654 |
| 14 | Ostali prihodi | 23.784 | 139.492 | 54.558 | 217.834 |
| 2 | Rashodi (21+22+23) | 312.843.809 | 361.200.768 | 442.100.130 | 1.116.144.707 |
| 21 | Tekući izdaci | 310.883.630 | 356.635.544 | 438.057.575 | 1.105.576.749 |
| | Plaće i naknade | 187.854.565 | 211.527.588 | 212.861.699 | 612.243.852 |
| | od čega: Bruto plaće | 162.198.872 | 184.799.189 | 183.661.912 | 530.659.973 |
| | od čega: Naknade | 25.655.694 | 26.728.398 | 29.199.787 | 81.583.879 |
| | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi | 7.759.825 | 10.270.093 | 9.998.244 | 28.028.162 |
| | Izdaci za materijal i usluge | 23.097.111 | 33.065.802 | 38.022.654 | 94.185.566 |
| | Grantovi | 90.753.576 | 92.597.108 | 164.002.499 | 347.353.184 |
| | Izdaci za kamate i ostale naknade | 1.418.553 | 9.174.952 | 13.172.480 | 23.765.986 |
| 22 | Ostali rashodi | 1.376.247 | 4.127.522 | 4.129.946 | 9.633.715 |
| 23 | Neto pozajmljivanje* | 583.932 | 437.702 | -87.391 | 934.243 |
| 3 | Neto nabavka nefinansijskih sredstava | 7.419.452 | 9.812.920 | 13.773.340 | 31.005.712 |
| 4 | Vladin suficit/deficit (1-2-3) | 30.468.917 | 4.226.021 | -14.460.449 | 20.234.488 |
| 5 | Neto finansiranje** | -1.284.777 | -640.935 | 15.551.517 | 13.625.805 |

Tabela 2.

Tuzlanski kanton, I-III 2009.g.

| | | I | II | III | I-III 2009 | I-III 2008 |
|----|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | Prihodi (11+12+13+14) | 26.181.664 | 24.772.742 | 28.867.113 | 79.821.519 | 110.540.730 |
| 11 | Prihodi od poreza | 21.759.201 | 20.805.668 | 22.558.358 | 65.123.227 | 82.423.485 |
| | Porezi na dobit pojedinaca i preduzeća | 732.993 | 1.602.926 | 3.347.463 | 5.683.382 | 3.370.145 |
| | Porezi na plaće i radnu snagu | 711.690 | 623.954 | 412.907 | 1.748.551 | 10.453.901 |
| | Porez na imovinu | 752.170 | 1.160.215 | 1.164.019 | 3.076.405 | 3.097.521 |
| | Domaći porezi na dobra i usluge (po propisima do 31,12,2005) | 264.112 | 701.178 | 223.193 | 1.188.483 | 2.026.607 |
| | Prihodi od indirektnih poreza | 19.293.216 | 16.689.802 | 17.396.025 | 53.379.043 | 63.297.321 |
| | Ostali porezi | 5.020 | 27.593 | 14.751 | 47.363 | 177.990 |
| 12 | Neporezni prihodi | 3.903.281 | 3.579.106 | 5.465.610 | 12.947.997 | 26.957.771 |
| 13 | Grantovi | 518.246 | 356.111 | 739.738 | 1.614.094 | 1.043.795 |
| 14 | Ostali prihodi | 937 | 31.857 | 103.407 | 136.201 | 115.679 |
| 2 | Rashodi (21+22) | 27.214.898 | 28.487.519 | 32.108.662 | 87.811.078 | 85.631.921 |
| 21 | Tekući izdaci | 27.249.515 | 28.529.026 | 32.160.856 | 87.939.396 | 85.740.547 |
| | Plaće i naknade | 18.384.971 | 19.182.338 | 19.619.699 | 57.187.007 | 52.816.410 |
| | od čega: Bruto plaće | 15.696.450 | 16.047.079 | 16.233.040 | 47.976.569 | 43.627.415 |
| | od čega: Naknade | 2.688.521 | 3.135.259 | 3.386.659 | 9.210.439 | 9.188.995 |
| | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi | 1.786.170 | 1.814.851 | 1.839.691 | 5.440.712 | 5.241.461 |
| | Izdaci za materijal i usluge | 3.712.549 | 3.213.200 | 5.647.816 | 12.573.564 | 13.380.582 |
| | Grantovi | 2.820.618 | 4.134.321 | 4.740.102 | 11.695.040 | 13.506.737 |
| | Izdaci za kamate i ostale naknade | 363.922 | 8.579 | 7.292 | 379.793 | 35.585 |
| | Doznake nižim potrošačkim jedinicama | 181.286 | 175.737 | 306.256 | 663.279 | 759.772 |
| 22 | Neto pozajmljivanje* | -34.617 | -41.507 | -52.194 | -128.318 | -108.626 |
| 3 | Neto nabavka nefinansijskih sredstava | 989.569 | 915.631 | 1.068.883 | 2.974.083 | 3.751.807 |
| 4 | Vladin suficit/deficit (1-2-3) | -2.022.803 | -4.630.408 | -4.310.432 | -10.963.642 | 21.157.002 |
| 5 | Neto finansiranje** | -207.723 | -103.876 | -146.593 | -458.192 | -300.678 |

Tabela 3.1.

Posavski kanton, I-IV 2009.g.

| | | I | II | III | IV | Q1 | Q2 | I-IV 2009 | I-IV 2008 |
|----------|--|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Prihodi (11+12+13+14) | 2.910.075 | 2.046.434 | 2.669.607 | 3.072.258 | 7.626.116 | 3.072.258 | 10.698.373 | 12.880.989 |
| 11 | Prihodi od poreza | 2.136.462 | 1.681.150 | 2.059.492 | 2.541.018 | 5.877.103 | 2.541.018 | 8.418.121 | 10.328.974 |
| | Porezi na dobit pojedinaca i preduzeća | 102.329 | 113.744 | 349.682 | 184.621 | 565.754 | 184.621 | 750.375 | 405.241 |
| | Porezi na plaće i radnu snagu | 34.940 | 22.854 | 27.100 | 11.675 | 84.894 | 11.675 | 96.569 | 995.137 |
| | Porez na imovinu | 50.711 | 33.473 | 24.064 | 34.033 | 108.247 | 34.033 | 142.280 | 170.183 |
| | Domaći porezi na dobra i usluge (po propisima do 31,12,2005) | 75.374 | 22.619 | 43.982 | 584.292 | 141.976 | 584.292 | 726.268 | 149.520 |
| | Prihodi od indirektnih poreza | 1.855.224 | 1.471.632 | 1.598.384 | 1.721.294 | 4.925.239 | 1.721.294 | 6.646.533 | 8.472.291 |
| | Ostali porezi | 17.885 | 16.828 | 16.280 | 5.103 | 50.993 | 5.103 | 56.096 | 136.602 |
| 12 | Neporezni prihodi | 551.256 | 365.285 | 585.424 | 390.720 | 1.501.965 | 390.720 | 1.892.685 | 2.198.484 |
| 13 | Grantovi | 222.356 | 0 | 24.691 | 140.520 | 247.047 | 140.520 | 387.567 | 201.434 |
| 14 | Ostali prihodi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.097 |
| 2 | Rashodi (21+22) | 2.674.705 | 3.364.393 | 2.664.348 | 2.583.762 | 8.703.446 | 2.583.762 | 11.287.208 | 11.387.516 |
| 21 | Tekući izdaci | 2.674.705 | 3.364.393 | 2.664.348 | 2.583.762 | 8.703.446 | 2.583.762 | 11.287.208 | 11.387.665 |
| | Plaće i naknade | 1.561.525 | 1.592.563 | 1.598.140 | 1.591.660 | 4.752.227 | 1.591.660 | 6.343.887 | 6.069.521 |
| | od čega: Bruto plaće | 1.218.577 | 1.238.786 | 1.237.728 | 1.226.675 | 3.695.091 | 1.226.675 | 4.921.765 | 4.636.366 |
| | od čega: Naknade | 342.948 | 353.777 | 360.412 | 364.986 | 1.057.136 | 364.986 | 1.422.122 | 1.433.155 |
| | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi | 140.242 | 141.944 | 142.484 | 141.733 | 424.671 | 141.733 | 566.403 | 560.398 |
| | Izdaci za materijal i usluge | 633.595 | 675.853 | 672.658 | 498.283 | 1.982.106 | 498.283 | 2.480.389 | 2.955.806 |
| | Grantovi | 322.860 | 952.840 | 248.399 | 352.086 | 1.524.099 | 352.086 | 1.876.185 | 1.780.173 |
| | Izdaci za kamate i ostale naknade | 16.483 | 1.193 | 2.668 | 0 | 20.344 | 0 | 20.344 | 21.767 |
| | Doznake nižim potrošačkim jedinicama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Neto pozajmljivanje* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -149 |
| 3 | Neto nabavka nefinansijskih sredstava | 338.356 | 293.344 | 78.138 | 24.134 | 709.837 | 24.134 | 733.971 | 317.629 |
| 4 | Vladin suficit/deficit (1-2-3) | -102.986 | -1.611.302 | -72.880 | 464.361 | -1.787.168 | 464.361 | -1.322.806 | 1.175.844 |
| 5 | Neto finansiranje** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.886 |

Tabela 3.2.

Zeničko-dobojski kanton, I-III 2009.g.

| | | I | II | III | I-III 2009 | I-III 2008 |
|----------|--|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| 1 | Prihodi (11+12+13+14) | 20.816.677 | 20.363.834 | 20.982.593 | 62.163.104 | 78.258.998 |
| 11 | Prihodi od poreza | 17.052.787 | 16.542.071 | 17.196.004 | 50.790.861 | 63.137.913 |
| | Porezi na dobit pojedinaca i preduzeća | 554.385 | 1.523.270 | 2.176.917 | 4.254.572 | 2.569.631 |
| | Porezi na plaće i radnu snagu | 521.631 | 168.959 | 107.233 | 797.822 | 7.502.685 |
| | Porez na imovinu | 872.644 | 734.738 | 790.554 | 2.397.936 | 2.162.324 |
| | Domaći porezi na dobra i usluge (po propisima do 31,12,2005) | 234.166 | 105.186 | 219.242 | 558.594 | 2.312.255 |
| | Prihodi od indirektnih poreza | 14.861.178 | 13.996.097 | 13.852.230 | 42.709.505 | 48.293.181 |
| | Ostali porezi | 8.783 | 13.822 | 49.828 | 72.433 | 297.837 |
| 12 | Neporezni prihodi | 3.255.165 | 3.578.991 | 3.502.887 | 10.337.043 | 13.098.488 |
| 13 | Grantovi | 493.031 | 241.123 | 282.163 | 1.016.316 | 1.862.517 |
| 14 | Ostali prihodi | 15.694 | 1.650 | 1.540 | 18.884 | 160.080 |
| 2 | Rashodi (21+22) | 9.770.281 | 39.052.213 | 28.806.933 | 77.629.426 | 69.948.413 |
| 21 | Tekući izdaci | 9.772.781 | 39.046.513 | 28.806.933 | 77.626.226 | 69.948.413 |
| | Plaće i naknade | 3.061.103 | 23.024.094 | 14.185.785 | 40.270.982 | 37.117.078 |
| | od čega: Bruto plaće | 1.004.949 | 20.716.661 | 11.725.407 | 33.447.017 | 29.963.606 |
| | od čega: Naknade | 2.056.155 | 2.307.432 | 2.460.378 | 6.823.965 | 7.153.472 |
| | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi | 106.007 | 2.348.109 | 1.320.286 | 3.774.401 | 3.570.713 |
| | Izdaci za materijal i usluge | 2.870.311 | 4.117.372 | 5.023.468 | 12.011.150 | 12.806.292 |
| | Grantovi | 3.601.766 | 9.354.884 | 7.873.465 | 20.830.115 | 15.806.292 |
| | Izdaci za kamate i ostale naknade | 75.934 | 3.153 | 149 | 79.236 | 105.277 |
| | Doznake nižim potrošačkim jedinicama | 57.660 | 198.902 | 403.780 | 660.342 | 542.761 |
| 22 | Neto pozajmljivanje* | -2.500 | 5.700 | 0 | 3.200 | |
| 3 | Neto nabavka nefinansijskih sredstava | 1.997.185 | 982.167 | 888.566 | 3.867.918 | 5.080.494 |
| 4 | Vladin suficit/deficit (1-2-3) | 9.049.211 | -19.670.546 | -8.712.905 | -19.334.240 | 3.230.091 |
| 5 | Neto finansiranje** | -140.051 | 0 | 0 | -140.051 | -184.051 |

Tabela 3.3.